


Be There for



**Kozala moboti
ekoki kozala
likambo ya esengo.**



**E kok iKo zala likambo
ya mpasi.**

**Moto nyonso azalaka na mposa ya lialisi
na bantango mosusu,
mpe lisungi ezali awa.**

Be There fto ME ezali esika ya kosambisa
te mpo na kobanda mpe kosunga.



Soki ozali moboti to moto oyo azali
kobatela yo, **Be There for ME** ezali
esika ya kobanda koluka lisungi na:

- Ndako
- Transport
- Kofuta biloko ya mokolo na mokolo
- Bilei
- Kobatela bana
- Bokolongono ya mwana na yo to
ndenge azali kokola
- Mayoki to mitungisi ya mwana na yo
- Kozala moboti ya sika to moto oyo
azali kobatela mwana
- Mayoki na yo to mitungisi na yo
- Bngi to masanga
- Luka koyeba biloko oyo ozali na
yango mposa



Mpo na koyeba makambo mosusu, kende na:
BeThereforME.org

Lisalisi mpo na baboti mpe bato oyo bazali kobatela bana
na Maine

Be There for ME ebimisamaki na ministère ya santé mpe ya misala ya bato mpe na Maine
Child Welfare Action Network na boyokani na etuluku ya baboti mpe babateli.